

ABK 209-015-254  
IZ PULE

NA MOLEU KAP. BOJNOG BRODA MITHATA KOZLIČIĆA

Uvezi djelovanja po liniji Partije i Skoja u EK vojnoj bazi u Divuljama od 1932. i 1933. pa do 1941. tj. do raspada stare Jugoslavije mogu da navedem slijedeće podatke i imena pojedinih podoficira, oficira, i naših saradnika u Divuljama kojih se još sjećamo da su bili povezani sa Partijom i Skojem preko pojedinih članova Komunističke Partije u Trogiru i Kaštelowima, s kojima sam u to vrijeme kao član partijskog i skojevskog rukovodstva za Dalmaciju ~~imao~~ imao partiske veze.

Po ovim partijskim zadacima svojnom bazom u Divuljama bio mi je glavni saradnik Partije i Skoja Petar Rožić - Čekić, s kojim se poznajem po skojevskom i partijskom radu od 1923.god.

Naime drug Petar Rožić - Čekić služio je vojni rok u staroj Jugoslaviji od marta 1926. do oktobra 1927. godine u Sarajevu u Jajce Kasarni, kada sam i ja služio vojni rok od 18 mjeseci u Sarajevu u "22 artiljerijskom puku" u lageru kralja Aleksandra od 1. 3. 1926 do kraja novebra 1927.godine. Tada smo ilegalno povezano djelovali sa pojedinim nama poznatim članovima Partije i Skoja iz Splita i Dalmacije, koji su služili svoj vojni rok u X pješadijski puk Takovski i u "XV pješadijskom puku" Stevan Sindelić".

Veza sa partijskim rukovodstvom u Sarajevu bio nam je drug Hasim Bildčić, sarajlija, a bio je sammom zajedno u "22 artiljerijskom puku". Od tada, pa do današnjih dana, kao godišnjaci ( od 1905.) od kada smo se upoznali po liniji Skoja i Partije 1923.godine Petar Rožić i ja, traje naša aktivna partijska saradnja.

Sada ukratko da nabrojim po našim sjećanjima u prvom redu druga Petra Rožića - Čekića, kao jednog od partijskih rukovodionica u Trogiru, imena pojedinih podoficira, oficira, i partijskih saradnika u vojnoj bazi u Divuljama.

Kao prvi bio je Vrabić Ćiril, (učestvovao u NOB-u, bio nosilac partijsanske spomenice, umro je ima više godina, po činu je bio vodnik kao i Vučković Rade.) Udanima kapitulacije fašističke Italije oni su dvojica sa dva aviona bombardovali Nijemce oko Klisa i stupili u partizane za vrijeme oslobođenja grada Splita 1943.god.

2) Kapitan Flego (ime mu neznam) koji je bio kapetan za vrijeme stare Jugoslavije, on i njegova žena stupili su u partizane. Umro je poslije NOB-e, u činu kapetana bojnog broda naše ratne mornarice.  
 3) Kopriva (neznam mu ime) kapetan bojnog broda, bio je povezan s Partijom kao Flego, od 1934-1936. god. Kopriva je otišao u partizane i postao oficir naše Narodne armije.

4)

- 4) Itendanski kapetan Babić ( neznam mu ime) bio je također povezan 1934. i 1935. godine. Za Koprivu i Babića neznamo u toku narodno-oslobodilačke borbe gdje su završili.
- 5) Slavik Boris, major primljen u kandidate 1939. godine, išao u partizane prije kapitulacije fašističke Italije 1943. godine, penzionisan kao pukovnik naše Narodne Armije. Živi u Beogradu.
- 6) Tada je bilo u pripremi 1939.-1940. da se primi u kandidate komanda nta ~~zrakoplova~~ vazduhoplovne baze u Divuljama pukovnika Preradovića ( imena se ne sjećam). U danima kapitulacije fašističke Italije bio je u grupi avijatičara 1943 godine, kada su nam pristupili u partizanske vojne jedinice na otoke Hvar i Vis, gdje su bili raspoređeni u našu Matnu mornaricu. Preradović je bio vrlo sposoban oficir i vrlo dobro je poznavao engleski jezik, pak je sa otoka Visa sa engleskim borbenim čamcima odlazio na borbene akcije i poginuo je na području zadarskih otoka krajem 1944. ili početkom 1945 godine.
- 7) Božo Božović, narednik bio je kandidat za Partiju i učestvovao u našoj Narodnooslobodilačkoj borbi, i neznamo da li je danas živ.
- 8) Kapetan Kranjec, član Partije učestvovao je Narodnooslobodilačkoj borbi, u našoj avijaciji. Radio u JAT-u, živi i danas u Beogradu. Ovo su bili članovi Komunističke partije i Skoja u Divuljama koliko se sjeća drug Petar Rožić - Čekić.

Kroz vojnu-mornaričko-vazduhoplovnu bazu ~~zrakoplova~~ u Divuljama prošao je znatan broj podoficira, oficira, i vojnih obveznika koji su se od 1932. pa do kapitulacije stare Jugoslavije 1941. rasporedivali su se u vojno pomorske baze u Šibeniku, Boki Kotorskoj i druge njihove baze na našoj jadranskoj obali.

Od ovih osam poimenično nabrojenih naših partijskih saradnika treba da istaknem još trojicu tada povezanih ~~zrakoplova~~ samnom u vezi s ratnom mornaricom stare Jugoslavije, to su: Krinoslav Leontić i dva brata Matoković Vinko i Mario, obojica su umrli pred par godina. Koliko je nama poznato od znatnog broja podoficira, oficira i ostalog osoblja u vojnoj bazi u Divuljama, danima kapitulacije i rasula stare Jugoslavije pristupile su ustашke vojne jedinice itendanski kapetan Stilinović, rodom iz Gospića, bio je vrlo opasan, vodnik Zanić iz Makarske, i vodnik ~~Frant~~ Franct, Slovenac, koji je stupio u ustашku avijaciju i danas živi u Zapadnoj NJemačkoj i dolazi ponekad u posjetu Jugoslaviji.

Sastanke smo održavali u kući Rožić Petra - Čekića, u kući u Divuljama a kasnije radi opreznosti i sigurnosti ~~u kući Vrabić Činila~~, čija je žena bila rodom iz Trogira ( te kuće su bile sjeverozapadno od današnjeg aerodroma ).

ABK 209-015-154

Naši opuzdeni saradnici bili su Žandarski narednik zvani Bura, zamjenik komandira Žandarske stanice u Divuljama i Trogiru. On je bio Vrabićev pašanac tj. očenili su dvije sestre iz Trogira, pa su obavještavali druga Petra Rožića -Čekića o namjerama Žandamerije i policije i njihovih dounika.

Kuća Petra Rožića -Čekića nalazila se je u blizini vojne baze u Divuljama. Jedne večeri prije samog pretresa pitomske škole u kojoj su spavali neoznenjeni avijatičari, Žandarski narednik Bura upozorio je druga Petra Čekića da odmah dode s kantom od mlijeka kod žičane ogradi i uputi ga na četvrti kat kod jednog podoficira Makedonca da što brže pokupi u kantu ilegalni materijal jer dolaze Žandamerijski pretres.

Zahvaljujući njemu time je bila spriječena opasna provala i hapšenja u Divuljama.

Ovo bi uglavnom bilosve što sam mogao zajedno sa drugom Petrom Rožićem Čekićem da opišem o partijskim vezama i djelovanju članova Partije i Skoja u vojnoj bazi u Divuljama.

Da li je još netko od učesnika o djelovanju Partije i Skoja u vojnoj bazi u Divuljama za vrijeme stare Jugoslavije pisao sem druga Krunoslava Leontića, to ne znam.

Isto tako neznam kako su nastale velike provale 1936 godine u Šibeniku, Kotoru i tako dalje, također neznam, kao što neznam kako je došlo do velike provale 1936. i 1937. dobro planiranog transporta preko Splita, dobrotoljaca za republikansku Španiju i do velikog hapšenja u Splitu, bilo pak i hapšenja čitavog pokrajinskog komiteta za Dalmaciju na čelu sa drugom Rikom Znidarićem 21. 4. 1937. kada sam na brodogradilištu u Splitu bio hapšen i ja po treći puta.

Svi smo zajedno tada odležali u policijskim i sudskim zatvorima u Splitu punih sedam mjeseci do oslobođajuće presudec okružnog suda u Splitu 1937 godine. Dakle činjenica je da je taj dobro zamišljen i organizovan transport dobrotoljaca za republikansku Španiju, preko Splita i dalmatinskih otoka neslavno završio i propao. O tom transportu u toku prošlog mjeseca srpnja ove godine novinar R. Kovačević u četrnaest nastavaka u "Slobodnoj Dalmaciji" piše kao politički dalekosežnom i uspješnom. Nije na meni da o tom zbilja velikom poduhvatu naše Partije i njezinih tada ključnih rukovodioca da dajem ocjenu o uzrocima i uzročnicima te velike provale sa francuskim brodom pak preko Pariza, Beograda Zagreb Splita i Crnogorskog područja i time propasti plana u otpremanju više stotina dobrotoljaca iz naše zemlje da otidu na frontove legendarne Šp. je.

Što se mene tiče ja sam po odluci pokrajinskog komiteta Komunističke partije za Dalmaciju ušao na rad u splitsko brodogradilište polovinom 1936. godine kada je bila na remontu ratna krstarica "Dalmacija". Ušao sam preko poslovede Marina Pržine, iradio sam sve do kraja listopada

- 4 -

1940. godine kada je državna policija naredila upravi brodogradilišta da mi otkaši daljnji rad u brodogradilištu. U to vrijeme ja sam u brodogradilištu znogu nastoje, i to je bio najdraži dio partiskog rada i povezivanja sa pomorčima trgovacke i ratne mornarice stare Jugoslavije. Pored mnogih drugih tu sam uspešno i Josipa Čarnija, tada je bio prvi oficir na rezaraču "Ljubljana", a u toku NOB-a postao je prvi komandant naše ratne mornarice.

Rijeka, 14. VIII. 1982.

*Vlado Krestanović*  
Vlado Krestanović /  
- Savez Federacije -  
Bulevar Lenjina br. 2  
11000 Beograd

Arhiv Bos. krajine B. Luka

ABK 209-075-754